

Geological cross-section of the 'Modello I' area, showing various geological units (UG1 to UG6) and a vertical scale bar. The section is divided into two parts: 'dir. Syd' (left) and 'dir. Nord' (right). The units are color-coded: UG1 (green), UG2 (blue), UG3 (orange), UG4 (yellow), UG5 (purple), and UG6 (brown). A vertical scale bar on the right indicates elevations from 1000 to 1200 meters. The horizontal axis at the bottom shows stationing from 60.71 to 111.79.

SEZIONE TRASVERSALE N. 2
Scala 1:200

Sond.03 (1986)
quello: 54.8 mm
lunghezza: 35 m



0.00
10.00
20.00
30.00
35.00

dir. Sud dir. Nord

UG1
UG2
UG4
UG2
UG2
UG2
UG2
UG6
UG6
UG6
UG6
UG6
UG6

56.79 59.50 81.08 57.74 70.96 60.51 126.03 57.71 156.43 51.52

Modello II



	Terreno di riporto costituito da genere rimaneaggiata a granulometria sabbiosa medio-fine, debolmente limosa, di colore bruno/marrone, con sporadiche pomici e litici minuti. Presenza di clasti eterometrici, poligenici
	Cinerite a granulometria sabbiosa da medio-fine a tratti debolmente argillosa, debolmente ghiaiosa, di colore grigio/grigio scuro. Livelli di pomici millimetriche sub-arotondate
	Pomici di colore grigio/biancastro da subcentimetriche a pluricentriche in matrice sabbiosa, sub arrottonate. Presenza di litici eterometrici (dmax=3cm)
	Paleosuolo a granulometria limo/sabbiosa limosa, a tratti debolmente argillosa, di colore bruno scuro
	Scorie e litici di colore grigio scuro, in matrice sabbiosa, intercalati da livelli di pomici giallastre e grigie
	Lava di colore grigio/grigio rossastro con fori di degassazione

Sond.XX (1986)
quota: xxx.x m alim

S13	Sondaggio a carotaggio continuo
S01-DH	Sondaggio a carotaggio continuo con Down Hole
S13-PZ	Sondaggio a carotaggio continuo con Piezometria
Pz01	Pozzetto esplorativo
CPTU01	Prova penetrometrica statica con piezocono
DPSH01	Prova penetrometrica statica con piezocono